




Ke Lintho Life Tse Sieo Litšoantšong Tsee?

Balang Liproverbia 18:10 le 26:17. Joale shebang litšoantšo tsena. Ke lintho life tse sieo ho tsona? Ngolang likarabo meleng e ka tlaase. Qetellang litšoantšo tsena ka ho kopanya matheba a ho tsona, ebe lea li taka.

1.

2.



SE KA TŠOHLOANG: U ithuta'ng lite-maneng tsee? Na ho tseba lebitso la Molimo ke hona feela ho hlokaahalang e le hore a u amohele? **NTLHA E THUSANG:** Balang Pesaleme ea 91:2; Liproverbia 3: 5, 6. Ke hobane'ng ha u sa lokela ho itšunya-tšunya litabeng tsa batho ba bang? **NTLHA E THUSANG:** Balang Bagalata 6:5-7; 1 Bathesalonika 4:11; 1 Petrose 4:15. Ka mor'a moo le bale Liproverbia 26:18, 19. Na ho bapala ka motho e mong ke boithabiso feela bo seng kotsi? **NTLHA E THUSANG:** Balang Liproverbia 14:13; 15: 21; Matheu 7:12.

SE KA ETSOANG KE LELAPA: Balang Liproverbia 31:10-31 hammoho. Kōpang e mong ka lapeng hore a bontše lintho tse hlahositsoeng moo tseo mosali ea nang le bokhoni a li etsang, empa a sa bue. Ba bang ka lapeng ba leke ho bolela hore na o etsa'ng. Buisanang ka hore na le ka ithuta lintho life e le hore le be le bokhoni.

Le ka fumana lihlooho tse ling tsa “Se ka Tšohloang ke Lelapa,” mocheng oa boitsebiso oa Inthanete ho www.jw.org